

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRONSKOM POTPISU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. jula 2010. godine.

Broj: 01-1972/2
Podgorica, 19. jula 2010. godine

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. jula 2010. godine, donijela je

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU

Član 1

U Zakonu o elektronskom potpisu („Službeni list RCG“, br. 55/03 i 31/05) u članu 2 alineja 11 riječi: „potvrda u elektronskom obliku koja“ zamjenjuju se riječima: “dokument u elektronskom obliku potpisan od davaoca usluga certifikovanja koji“.

Poslije alineje 13 dodaju se dvije nove alineje koje glase:

„ **vremenski pečat** – dokument u elektronskom obliku potpisan od davaoca usluga certifikovanja kojim potvrđuje da su podaci bili sadržaj elektronskog dokumenta u vremenu navedenom u vremenskom pečatu;

napredni vremenski pečat – vremenski pečat koji ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za napredni elektronski potpis“.

Član 2

U članu 3 stav 2 briše se.

Član 3

U članu 7 alineja 2 riječi: „pravnim poslovima“ zamjenjuju se riječima: „ postupcima pred nadležnim državnim organima, nadležnim organima državne uprave, odnosno nadležnim organima lokalne samouprave“.

Član 4

U članu 10 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Uslovi iz st. 1 i 2 ovog člana shodno se primjenjuju na sredstva za izradu elektronskog potpisa“.

Član 5

U članu 11 tačka 5 poslije riječi „potpisnika“ dodaju se riječi: „ili jasno navođenje pseudonima“.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Davalac usluga certifikovanja dužan je da primaocu elektronskog dokumenta, potpisnog elektronskim potpisom ili drugom ovlaštenom licu omogući provjeru elektronskog potpisa.

Podatke dobijene provjerom elektronskog potpisa (vrijeme izrade ili važenje certifikata) može da čuva lice koje vrši provjeru ili treće lice koje to lice ovlasti“.

Član 6

U članu 12 stav 1 riječi: „stav 1“ brišu se.

U stavu 2 riječi: „Republički organ uprave nadležan za poslove informatike“ zamjenjuju se riječima: „Organ državne uprave nadležan za informaciono društvo“.

Član 7

U članu 13 tačka 2 poslije riječi „certifikat“ dodaju se riječi: „(lično ime, ime oca ili majke, pseudonim ako ga lice ima, datum rođenja, prebivalište, odnosno boravište, naziv pravnog lica i sjedište, naziv države u kojoj ima sjedište)“.

U tački 3 poslije riječi „potpisniku“ dodaju se riječi: „(lično ime, ime oca ili majke, pseudonim ako ga lice ima, datum rođenja, prebivalište, odnosno boravište)“.

U tački 9 riječi: „poslovnih događaja“ zamjenjuju se riječju „transakcija“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Kvalifikovani certifikat, pored podataka iz stava 1 ovog člana, može da sadrži i druge podatke o potpisniku, ako potpisnik zahtijeva“.

Član 8

Član 14 mijenja se i glasi:

„Na vremenski pečat i usluge koje su sa njim povezane shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje certifikat, a na napredni vremenski pečat i usluge koje su sa njim povezane, odredbe ovog zakona kojima se uređuje kvalifikovani certifikat.

Ako davalac usluga certifikovanja pruža usluge vremenskog pečata, dužan je da u internim pravilima o pružanju usluga i bezbjednosnom sistemu utvrdi način na koji će ispuniti uslove za pružanje usluga utvrđene ovim zakonom.“

Član 9

Član 15 mijenja se i glasi:

„Davalac usluga izdavanja kvalifikovanih certifikata mora ispunjavati sljedeće uslove, i to da:

1) obezbijedi sigurno vršenje usluga certifikovanja, bezbjedno i ažurno vođenje registra potpisnika, kao i sprovođenje bezbjednog i trenutnog opoziva certifikata i da dokaže pouzdanost potrebnu za vršenje usluga certifikovanja;

2) obezbijedi tačno utvrđivanje datuma i vremena (sata i minuta) izdavanja, isteka roka, suspenzije ili opoziva certifikata;

3) obezbijedi provjeru, na odgovarajući način i u skladu sa propisima, identiteta potpisnika i, ako je potrebno, bilo kojeg dodatnog obilježja lica kome se izdaje certifikat;

4) ima zaposleno osoblje sa specijalističkim znanjima, iskustvom i stručnim kvalifikacijama potrebnim za pružanje usluga certifikovanja, a posebno u odnosu na: sposobnosti na upravljačkom nivou, stručnost u primjeni tehnologija elektronskog potpisa i odgovarajućih sigurnosnih procedura i bezbjednu primjenu odgovarajućih upravnih postupaka;

5) koristi pouzdane sisteme i proizvode koji su zaštićeni od neovlašćenih izmjena i koji obezbjeđuju tehničku i kriptografsku sigurnost procesa;

6) preduzima mjere protiv falsifikovanja certifikata, a u slučajevima u kojima generiše podatke za izradu elektronskog potpisa da garantuje tajnost procesa generisanja tih podataka i dostavlja certifikate potpisnicima na bezbjedan način;

7) posjeduje finansijske resurse za osiguranje od rizika i odgovornosti za moguću štetu nastalu vršenjem usluga izdavanja kvalifikovanih certifikata, na nivou koji može pokriti rizik od štete i odgovornosti nastalih korišćenjem njihovih certifikata, ukoliko za to nije odgovoran potpisnik;

8) posjeduje sistem čuvanja svih relevantnih informacija koje se odnose na kvalifikovane certifikate u određenom vremenskom periodu, posebno za pružanje evidencije tih certifikata za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka, a ti podaci mogu se čuvati i u elektronskom obliku, na način koji omogućava provjeru elektronskih potpisa;

9) posjeduje siguran sistem koji onemogućava čuvanje i kopiranje podataka za izradu elektronskog potpisa za lica kojima pruža usluge certifikovanja;

10) posjeduje sisteme za fizičku zaštitu uređaja, opreme i podataka, kao i sigurnosna rješenja za zaštitu od neovlašćenog pristupa;

11) obezbijedi sistem informisanja lica koja traže usluge certifikovanja o tačnim uslovima korišćenja usluga, uključujući bilo koja ograničenja u korišćenju, kao i postupke za rješavanje pritužbi, a informacije koje mogu biti dostavljene elektronski moraju biti napisane i pripremljene u razumljivom obliku i relevantni dijelovi tih informacija moraju biti raspoloživi na zahtjev trećih lica koja koriste certifikat;

12) koristi pouzdan sistem čuvanja kvalifikovanih certifikata u obliku koji omogućava provjeru, kako bi:

- unos i promjene radila samo ovlašćena lica,
- mogla biti provjerena autentičnost informacija iz certifikata,
- certifikati bili javno raspoloživi za pretraživanje na brz i siguran način samo u onim slučajevima za koje je registrovani potpisnik dao ovlašćenja,
- bilo koja tehnička promjena, koja bi mogla narušiti sigurnosne zahtjeve, bila vidljiva davaocu usluga certifikovanja.”

Član 10

U članu 16 stav 1 poslije riječi: “ovog zakona“ dodaju se zarez i riječi: „osim obaveze iz člana 15 tačka 7 ovog zakona“.

U stavu 2 riječ „Republike“ briše se.

Član 11

U članu 17 stav 1 riječi: „Republici Crnoj Gori (u daljem tekstu: Republika)“ zamjenjuju se riječima: „Crnoj Gori“.

U stavu 2 i drugim odredbama zakona riječ „Republika“, u različitom padežu, zamjenjuje se riječima: „Crna Gora“, u odgovarajućem padežu.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Kvalifikovani certifikati koje izdaju davaoci usluga certifikovanja sa sjedištem u inostranstvu, izvan Evropske Unije, imaju istu pravnu snagu kao i kvalifikovani certifikati izdati u Crnoj Gori, pod uslovom da:

1) davalac usluga certifikovanja ispunjava uslove propisane ovim zakonom za izdavanje kvalifikovanih certifikata i ako je akreditovan u Crnoj Gori ili državi članici Evropske Unije;

2) domaći davalac usluga izdavanja kvalifikovanih certifikata ili davalac tih usluga akreditovan u državi članici Evropske Unije garantuje za takav kvalifikovani certifikat;

3) je u skladu sa bilateralnim ili multilateralnim sporazumom zaključenim između Crne Gore i drugih država ili međunarodnih organizacija;

4) je u skladu sa bilateralnim ili multilateralnim sporazumom zaključenim između Evropske Unije i treće države ili međunarodne organizacije;

5) davalac usluga certifikovanja ispunjava uslove utvrđene propisima Evropske Unije za izdavanje kvalifikovanih certifikata i ako je akreditovan u državi članici Evropske Unije;

6) davalac usluga certifikovanja akreditovan u državi članici Evropske Unije garantuje za takav kvalifikovani certifikat“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Certifikati davaoca usluga certifikovanja sa sjedištem u državi članici Evropske Unije, koji po ovom zakonu ne ispunjavaju uslove za kvalifikovani certifikat, imaju istu pravnu snagu kao i certifikati izdati u Crnoj Gori u skladu sa ovim zakonom“.

Član 12

U članu 19 stav 2 mijenja se i glasi:

„Uz prijavu iz stava 1 ovog člana ili u slučajevima promjena u pružanju usluga davalac usluga certifikovanja dužan je da priloži interne akte o načinu i postupcima pružanja usluga certifikovanja, bezbjednosnom sistemu i tehničkoj infrastrukturi“.

Član 13

U članu 21 stav 3 riječi: „vodi se i u“ zamjenjuju se riječima: „vodi se u“.

Stav 4 briše se.

Stav 5, koji postaje stav 4, mijenja se i glasi:

„Sadržaj i način vođenja evidencije propisuje nadležni organ uprave“.

Član 14

U članu 22 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U registar se, na zahtjev, upisuju i davaoci usluga certifikovanja koji imaju sjedište u inostranstvu, ako ispunjavaju uslove iz člana 17 ovog zakona“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 15

Član 23 mijenja se i glasi:

„Nadležni organ uprave, na osnovu rješenja kojim se utvrđuje da podnosilac zahtjeva ispunjava sve propisane uslove u smislu člana 22 stav 1 ovog zakona, podnosioca zahtjeva odmah upisuje u registar.

Registar je javan i vodi se u elektronskom obliku.

Nadležni organ uprave potpisuje registar naprednim elektronskim potpisom.

Registar i podaci za provjeru kvalifikovanog certifikata nadležnog organa uprave objavljuju se na njegovoj web stranici.

Sadržaj i način vođenja registra propisuje nadležni organ uprave“.

Član 16

U članu 25 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:
„Potpisnik može koristiti usluge certifikovanja od davaoca usluga koji ima sjedište u inostranstvu“.

Član 17

U članu 28 stav 2 mijenja se i glasi:
„Potpisnik je dužan da odmah zahtijeva opoziv ili suspenziju svog certifikata u slučajevima:

- 1) gubitka ili oštećenja sredstava ili podataka za izradu svog elektronskog potpisa;
- 2) kad posumnja u povjerljivost podataka za izradu potpisa.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Kada je u certifikatu navedeno da potpisnik zastupa određeno lice, potpisnik i lice koje zastupa dužni su da zahtijevaju opoziv ili suspenziju certifikata u slučajevima iz stava 2 ovog člana“.

Član 18

U članu 30 tačka 8 riječ „odnosno“ zamjenjuje se riječima: „suspenzije, isteka roka i“, a poslije riječi „certifikata“ dodaju se zarez i riječi: „najmanje do dana isteka roka važenja koji je naveden u certifikatu“.

U tački 9 poslije riječi „izdatim“ dodaju se zarez i riječi: „suspendovanim, isteklim“.

Član 19

U članu 31 stav 2 tačka 3 riječ „lječkovima“ zamjenjuje se riječima: „lječkovima ili van-sudskom poravnanju, ako na njega davalac usluga pristane“.

Član 20

U članu 32 stav 1 riječ „uslugu“ zamjenjuje se riječima: „pružanje usluge“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) primi obavještenje da je potpisnik ili lice koje zastupa izgubilo poslovnu sposobnost, umrlo ili je prestalo da postoji, odnosno istekao rok važenja ovlašćenja za zastupanje ili su se promijenile činjenice koje utiču na važenje certifikata“.

U tački 4 poslije riječi: „izrade elektronskog potpisa“ dodaju se riječi: „ili kada treće lice te podatke koristi na neprimjeren način“.

U tački 6 poslije riječi „periodu“ dodaju se zarez i riječi: „osim ako usluge certifikovanja ne prenesu na drugog davaoca tih usluga“.

Poslije tačke 6 dodaju se tri nove tačke koje glase:

- „ 7) istekne period važenja certifikata;
- 8) primi sudsku ili upravnu odluku koja se odnosi na važenje certifikata;
- 9) postoje drugi pravni razlozi predviđeni internim aktima davaoca usluga certifikovanja“.

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Ako se činjenice iz stava 1 ovog člana ne mogu odmah utvrditi na nesumnjiv način, davalac usluga certifikovanja dužan je da bez odlaganja suspenduje certifikat.“

Suspenzija i opoziv obavezno sadrže datum i vrijeme donošenja, a proizvode dejstvo od trenutka unošenja u registar suspendovanih i opozvanih certifikata“.

U stavu 3 koji postaje stav 5, riječ „opozivu“ zamjenjuje se riječima: „suspenziji ili opozivu“, a poslije riječi „certifikat“ dodaju se riječi: „suspenduje, odnosno“.

Član 21

U članu 34 stav 2 poslije riječi: „uslugama certifikovanja“ dodaju se zarez i riječi: „, a potpisnike obavijesti o uslovima certifikovanja kod drugog davaoca usluga“.

Član 22

U članu 35 st. 2 i 3 brišu se.

Član 23

U članu 37 stav 2 poslije riječi „ako“ dodaju se riječi: „pred sudom ili drugim nadležnim organom“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Davalac usluga certifikovanja odgovoran je za štetu prčinjenu potpisniku ili savjesnom trećem licu zbog nedostataka ili kašnjenja pri omogućavanju uvida u podatke o važenju, isteku ili suspenziji certifikata.“

Član 24

U članu 38 stav 3 poslije riječi „pseudonim“ dodaju se riječi: „nakon provjere njegovog identiteta“.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Davalac usluga certifikovanja dužan je da na zahtjev nadležnog državnog organa da podatke o identitetu potpisnika.

Davalac usluga certifikovanja podatke iz stava 1 ovog člana može prikupljati neposredno ili angažovanjem drugih fizičkih ili pravnih lica.“

Član 25

U članu 44 tačka 8 riječi: „stav 3“ zamjenjuju se riječima: „stav 5“.

Član 26

U članu 45 tačka 1 riječi: „stav 1“ brišu se.

Član 27

U nazivu Poglavlja VII riječ „prelazna“ zamjenjuje se riječju „prelazne“.

Član 28

Poslije člana 46 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 46a

Odredba člana 17 stav 3 tačka 4 ovog zakona primjenjivaće se od dana prijema Crne Gore u članstvo Evropske Unije.

Član 46b

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

Član 29

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

SU-SK Broj 01-295/5

Podgorica, 9. jula 2010. godine

Skupština Crne Gore 24. saziva
Predćednik,

Ranko Krivokapić, s.r.l.